



Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine
Тужилаштво Босне и Херцеговине

Broj: T20 0 KTRZ 0001517 11
Sarajevo, 14. februar 2024. godine

SUDU BOSNE I HERCEGOVINE
- Sudiji za prethodno saslušanje -

Na osnovu člana 35. stav 2. tačka i), člana 226. stav 1. i člana 227. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, p o d i ž e m :

OPTUŽNICU

PROTIV:

■ **BRAJIĆ VELJKA**, ■ rođenog ■ 1953. godine u mjestu Krkojevci, opština Sanski Most, ■ državljanina Bosne i Hercegovine, ■

■ **TARANJAC SLOBODANA**, ■ rođenog ■ 1956. godine u mjestu Ljubija, Prijedor, ■ državljanina Bosne i Hercegovine, ■

■ **KAURIN RANKA**, ■ rođenog ■ 1950. godine u Prijedoru, ■ državljanina Bosne i Hercegovine, ■

██████████ **DŽENOPOLJAC BRANKA**, ██████████ rođenog ██████████ 1941. godine u mjestu Svodna, općina Novi Grad, ██████████ državljanina Bosne i Hercegovine, ██████████

5. **DRAŠKA TOPIĆA**, ██████████ rođenog ██████████ 1970. godine u Prijedoru, ██████████ državljanina Bosne i Hercegovine, ██████████

Što su:

Od kraja mjeseca aprila 1992. godine pa do kraja septembra mjeseca 1992. godine na području Autonomne regije Krajina, u okviru široko rasprostranjenog i sistematičnog napada Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine kasnije Republike Srpske, policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Republike Srpske, usmjerenog na civilno nesrpsko stanovništvo opštine Sanski Most i to sela u okviru ove opštine Stara Rijeka i Stari Majdan i prema civilnom nesrpskom stanovništvu opštine Prijedor kojoj pripadaju sela Briševo, Raljaš i Donja Ljubija, nastanjena hrvatskim i muslimanskim stanovništvom, učestvovali u zajedničkom zločinačkom poduhvatu sa planom da provedu sve zacrtane aktivnosti na teritoriji susjednih opština Sanski Most i Prijedor, po Uputstvu o organizovanju srpskog naroda u vanrednim okolnostima od 19. decembra 1991. godine za potpuno preuzimanje vlasti u institucijama ovih opština od strane Srba koji će opštinu Sanski Most i opštinu Prijedor dovesti u kategoriju srpskih opština, a potom pripajanje predviđenih opština, Autonomnoj regiji Krajina i Republici srpskog naroda Bosne i Hercegovine, po mjerilima zacrtanim u „Strateškim ciljevima“ srpskog naroda donešemin od strane Vlade Srpske Republike Bosne i Hercegovine, pa svjesni da svojim radnjama učestvuju u pripremi, organizovanju i izvršenju široko rasprostranjenog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva sa planom progona bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata u te dvije opštine, na diskriminatorskoj osnovi po nacionalnoj, vjerskoj i etničkoj osnovi, kojim je rukovodio Krizni štab opštine Sanski Most ██████████

██████████ u cilju provođenja planiranih i pokrenutih aktivnosti od strane Glavnog odbora SDS-a, preko rukovodstva Skupštine srpskog naroda Republike Bosne i Hercegovine i formirane Autonomne regije Krajina,

zajedno i u dogovoru sa predsjednicima srpskih opština Sanski Most i Prijedor, te članovima Kriznog štaba opštine Sanski Most i članovima Kriznog štaba opštine Prijedor i reonskim kriznim štabom Ljubija i vojnim organima I Krajiškog korpusa Vojske srpske Republike Bosne i Hercegovine, i svi oni znajući za taj napad i da njihove radnje predstavljaju dio tog napada i plana zajedničkog udruženog zločinačkog poduhvata, a što je jedino moguće provesti teškim i sistematičnim kršenjem Međunarodnog humanitarnog prava, progonom muslimanskog i hrvatskog stanovništva, što ovaj plan čini Udruženim zločinačkim poduhvatom u okviru kojeg su **BRAJIĆ VELJKO** kao načelnik štaba 6. Sanska laka pješadijska brigada (Vojna pošta 7421), **TARANJAC SLOBODAN** kao predsjednik kriznog štaba MZ Ljubija i de facto komandant TO Ljubija [REDACTED]

[REDACTED], **KAURIN RANKO** kao vršilac funkcije de facto u vrijeme akcije komandant trećeg bataljona 6. Sanske lake pješadijske brigade u toku jula mjeseca 1992.godine, **DŽENOPOLJAC BRANKO** kao komadant 9. bataljona 6. Sanske lake pješadijske brigade [REDACTED]

[REDACTED] i **DRAŠKO TOPIĆ** (pripadnik za sada neidentifikovana naoružane formacije), doprinjeli izvršenju plana toga udruženog zločinačkog poduhvata kroz izvršenje oružanog napada artiljerijom i drugim oružanim sredstvima na nebranjeno hrvatsko i muslimansko civilno stanovništvo u selima Briševo, Stara Rijeka, Raljaš, Stari Majdan i Donja Ljubija, uništeni i spaljeni vjerski objekti i civilni objekti, i ubijeni civili i to 61 bosanski Hrvat koji su ubijeni pronađeni i ekshumirani i identifikovani:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] a preostalo odnosno preživjelo civilno stanovništvo iz naselja Briševo i drugih susjednih naselja protjerali odnosno prinudno preselili sa tog područja, njih oko 350 civila, tako da poslije provedene akcije napada na ta naselja nije ostalo da živi ni jedan stanovnik hrvatske nacionalnosti,

pa su tako:

I Brajić Veljko

Svjestan plana i zacrtanih ciljeva spreman da podrži i lično doprinese uspješnom provođenju plana i realizaciji zacrtanih ciljeva, Veljko Brajić kao načelnik štaba 6. Sasnke brigade zajedno sa [REDACTED] drugim komadantima jedinica iz sastava te brigade, uključujući komadante 2., 3., 5., 6. i 9. bataljona te brigade, te članovima štaba te brigade učestvovao na sastanku-referisanju održanom dana 23.07.1992.godine u sjedištu te brigade, Lušci Palanka, u razradi plana napada na selo Briševo te Stari Majdan i Stara Rijeka te druga susjedna naselja tim selima na području općine Prijedor i Sanski Most naseljenim stanovništvom, većinom hrvatske i djelimično muslimanske nacionalnosti, sa ciljem izvođenja akcije razoružanja nesrpskog stanovništva, na području tih sela i naselja, iako su znali da je stanovništvo sa tog područja tokom mjeseca maja 1992. godine već predalo oružje srpskim vlastima u Ljubiji-Reonskom kriznom štabu Ljubija, uključujući i komande bataljona te brigade, pa da se na području tih sela i naselja nalazi

samo civilno nebranjeno stanovništvo, i na tom sastanku je akcija planirana i zadaci podijeljeni između jedinica iz sastava te brigade kao i pripadnika dijela jedinica 43. prijedorske brigade i pripadnika stanica milicije iz sela Rasavci i Ljubija, a sve u skladu sa rasporedom utvrđenim Naredbom izvođenja borebnih dejstava od 18.06.1992.godine, izdatom od strane komadanta 6. Sanske brigade, da bi Veljko Brajić na tom sastanku kao načelnik štaba 6. Sanske brigade preuzeo rukovođenje i komandovanje tom akcijom-napadom na selo Briševo i susjedna sela, pa nakon završenog sastanka lično izdao naredbu nadležnim službama brigade za izdavanje municije i borbenih sredstava namjenjenih pješadijskim i artiljerijskim jedinicama brigade u cilju izvođenja akcije-napada na selo Briševo i druga susjedna naselja, da bi nakon navedenog sastanka, Veljko Brajić, u funkciji neposrednog rukovođenja i komandovanja akcijom napada na selo Briševo i susjedna naselja, formirao i zaposjeo istureno komandno mjesto za rukovođenje i komandovanje svim jedinicama i sastavima vojske i policije uključenim u izvođenje te akcije-napada i to u selu Jakare na području Retka odnosno Ljubije, sa kojeg mjesta je rukovodio i komandovao tim napadom, neposredno primao na referisanje komadante bataljona i drugih jedinica iz sastava koje su bile uključene u organizaciju i izvođenje napada, izdavao naredbe i primao usmene izvještaje o toku i izvršenju toga napada, sa tog mjesta odlazio u obilazak pojedinih jedinica i neposredno nadgledao njihove aktivnosti u izvođenju napada i na taj način doprinosio ostvarivanju navedenog plana udruženog zločinačkog poduhvata, u okviru koga je:

1. Artiljerija 6. Sanske brigade u periodu od 24.07.1992.g. do 25.07.1992.g., suprotno Pravilima međunarodnog humanitarnog prava 7. 8. 9. 13. i 14. uz IV Hašku konvenciju o zakonima i običajima rata na kopnu iz 1907. godine vršila neselektivno granatiranje nebranjena sela Stari Majdan, Stara Rijeka, Raljaš i Briševo, koja su se nalazila u okruženju vojnika 6. Sanske brigade i 43. prijedorske brigade iz Prijedora, kojom prilikom su sve privatne kuće i drugi civilni objekti zapaljeni i rušeni, što je natjeralo civile da zbog straha za svoje živote borave u neuslovnim podrumskim prostorijama sve dok ih nije istjerala pješadija 6. Sanske brigade u zajedničkoj akciji sa rasavačkom četom 6. bataljona 43. prijedorske brigade i pripadnicima policijskih snaga policijske stanica Ljubija i Prijedor koji su ušli u nebranjena sela Stari Majdan, Staru Rijeku, Raljaš i Briševo;
- 1.1. Od 24.07.1992.godine do 25.07.1992.godine, u toku izvođenja vojne akcije vojska 6. Sanske brigade u zajedničkom djelovanju sa pripadnicima 43. prijedorske i drugim jedinicama u okviru 6. ljubijskog bataljona, otpočela je pješadijski napad na nebranjena civilna sela Briševo, Raljaš, Stara Rijeka i Stari Majdan, nastanjena bosanskim Hrvatima u toku koje vojne akcije su palili kuće i istjerali civilno stanovništvo iz civilnih privatnih kuća, vršili pretrese i oduzimanje lične imovine, te zatečeno stanovništvo premlaćivali, psihički i fizički zlostavljali i na različite načine mučili i ubili civile i to muškarce i žene među kojima su

identifikovani [REDACTED]

[REDACTED] nisu
pronađeni i dalje su nestali, a za njihovim posmrtnim ostacima još uvijek se traga.

[REDACTED] Dana 24. jula 1992. godine, u ranim jutarnjim satima dok je trajalo neselektivno intezivno granatiranje sela Briševo minobacačkim granatama i to cal. 120 mm i drugim artiljerijskim oruđem, koje su ispaljivanje sa položaja srpske vojske iznad sela Oštra Luka, Rasavaci i Batkovci-Stara Rijeka, mještani-civili sela Briševo u tim ranim jutarnjim časovima nalazili su se u svojim kućama ili neposrednoj blizini svojih kuća, sklonište su potražili u podrumima privatnih kuća i u obližnjim šumama u blizini svojih kuća i sela Briševa i čekali su prestanak granatiranja usljed kojeg je taj dan na selo Briševo ispaljeno najmanje stotinu granata iz različitih artiljerijskih oruđa, a isti dan u toku ovog artiljerijskog napada u zaseoku Ivandići, u dvorištu ispred kuće [REDACTED] od posljedica granatiranja smrtno je stradala [REDACTED] koja je izašla iz podruma gdje je tražila sklonište zajedno sa ostalim članovima svoje porodice [REDACTED], podlegla je na licu mjesta od udara granate, njeno tijelo je uneseno u podrum njihove porodične kuće [REDACTED], čije tijelo je kasnije ukopano od strane [REDACTED] i isti dan od posljedica ovog artiljerijskog napada smrtno je stradala [REDACTED] i to na način da je na lokaciji ispred kuće uslijed udara granate njeno tijelo raspolučeno tako da je

od strane preživjelih mještana pronađen samo gornji dio torza [REDACTED], i koje posmrtno ostatke [REDACTED] su ukopali [REDACTED]

1.3. Isti dan 24.07.1992. godine na dan granatiranja, u ranim jutarnjim satima pred župnu crkvu u Staroj Rijeci „Svetog Antuna Pustinjaka“ dolaze pripadnici 6. Sanske brigade, uniformisani i naoružani, ulaze tako u crkvu, naređuju sveštenom licu [REDACTED], da otključa ured i župnu kuću i sve prostorije u okviru crkve, obračavajući se i govoreći da vrše pretres u svrhu pronalaska naoružanja iako su znali da je naoružanje stanovnika Briševa, ranijih pripadnika TO R BiH i njihovo lično naoružanje i drugih susjednih naselja ranije predato srpskim vlastima, i pred crkvom nezakonito lišavaju slobode i ispituju sveštenika [REDACTED], kojeg potom sprovode do Starog Majdana, gdje je zajedno sa ostalim mještanima svoje župe uveden u vojni kamion i sproveden u logor „Krings“ na području općine Sanski Most, gdje je protupravno lišen slobode i držan zatočen, podvrgnuti svakodnevnim ispitivanjima i mučenju zajedno sa drugim logorašima u logoru „Krings“ na području opštine Sanski Most;

1.4. Isti dan 24.07.1992. godine, granatirana je i potom zapaljena od strane pripadnika 6. Sanske brigade područna crkva sv. Petra i Pavla na Briševu, koja je naredni dan 25. jula 1992. godine potpuno izgorila, a dim i urušavanje crkve gledali su prostali preživjeli mještani Briševa;

[REDACTED] Isti dan pripadnici 6. Sanske brigade iz pravca zaseoka Muštanica-Stara Rijeka, dolaze pred kuću starijeg mještanina [REDACTED] gdje jedan [REDACTED] vojnik-pripadnik 6. Sanske brigade puca i ubija [REDACTED], pale kuću [REDACTED] koja je izgorila taj dan a njegovu [REDACTED] vode u pravcu [REDACTED] i tu je zatvaraju u svinjac, dok prvo zlostavljaju [REDACTED] kojeg tjeraju da u donjem vešu i potkošulji trči kroz špalir vojnika više puta i pri tom udarajući ga kundacima puški, [REDACTED] pada na koljena i tada ga još više udaraju po raznim dijelovima tijela, a nakon tog zlostavljana vode ga u pravcu potoka ispod njegove kuće, i pucaju u potiljak i na taj način ubijaju [REDACTED], a ovo ubistvo i zlostavljanje [REDACTED] skriveni u žbunju posmatrali su i gledali [REDACTED] kao i [REDACTED] koja je svo vrijeme bila zatvorena u svinjcu pored kućom [REDACTED] i slušala i gledala zlostavljanje i ubistvo [REDACTED]

[REDACTED] Isti dan, 24. jula 1992. godine u zaseoku Muštanica u Staroj Rijeci, u porodičnim kućama [REDACTED] od strane pripadnika vojske 6. Sanske brigade i rasavačke čete 6. ljubijskog bataljona 43. mbr ubijeno je 9 članova porodice [REDACTED] i to: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] koji su prethodno najbrutalnije mučeni i izmasakrirani udaranjem sjekirama, noževima i drvenim toljagama a potom pogađani iz vatrenog oružja, pa je tako [REDACTED] [REDACTED] koji je od strane preživjelih mještana-civila pronađen izvađenih očiju, odsječenih ušiju, njegove odsječene genitalije stavljene su u njegova usta a kralježnica mu je bila prelomljena na dva mjesta, posmrtni ostaci tako pronađenog [REDACTED] ukopani su u Grošića groblju, [REDACTED] [REDACTED] mučen je na način da mu je trbuh razrezan a njegove ruke vezane njegovim crijevima, članovi porodice [REDACTED] pronađeni su svi ubijeni na lokalitetu zvani Jurin potok niže njihovih porodičnih kuća, tijela mučenih i ubijenih muških članova porodice [REDACTED] ukopana su od strane mještana zaseoka Muštanice [REDACTED]
[REDACTED]

- 1.7. Isti dan 24. jula, nakon što je iz ove grupe članova porodice [REDACTED] pred kućom [REDACTED] odvojen [REDACTED] i vraćen nazad u svoju kuću koja se nalazi iznad zaseoka Muštanice tačno pored puta koji vodi u pravcu Briševa, nailazi druga grupa vojnika koja pripada ovim pripadnicima vojnih jedinica i to 6. Sanske brigade i 43. mbr prijedorske brigade 6. ljubijskog bataljona, izvodi po drugi put [REDACTED], i vode ga sa sobom u pravcu puta koji vodi prema filijalnoj crkvi u Briševu sv. Petra i Pavla, pored ovog [REDACTED] vode i starijeg čovjeka [REDACTED], vodeći ih u pravcu crkve, dva vojnika jedan od njih odvajaju [REDACTED] i ispaljuju mu rafal u prijedjelu lica i [REDACTED] pada na licu mjesta mrtav, a do [REDACTED] dolazi vojnik koji ga po drugi put vraća nazad prema njegovoj kući u pravcu zaseoka Muštanice i Staroj Rijeci;

[REDACTED] Istog dana 24.07.1992.godine, pripadnici navednih vojnih formacije dolaze pred kuću [REDACTED] u Staroj Rijeci i tu ubijaju [REDACTED] [REDACTED], tjelo su pronašli preživjeli mještani Briševa koji su isto ukopali na mjestu ubistva, isti dan nedaleko od navedene lokacije na lokalitetu zvani Atlijna kosa ubijen je [REDACTED]

- 1.9. U predvečernim satima dana 24.07.1992. godine, pripadnici vojske 6. Sanskog brigade i rasavačke čete 6. ljubijskog bataljona u kući [REDACTED] zatiču [REDACTED], koje su zaklali pred njihovom kućom, tijela tako zaklanih supružnika [REDACTED], pronašla je [REDACTED], njihova tijela ukopani su naredni dan u masovnu grobnicu Grošića groblje;

- 1.10. Naredni dan 25.07.1992. godine, nakon što su pripadnici istih vojnih jedinica prošli kroz Staru Rijeku i zaseoke Muštanica i Matanovići, pred vratima porodične kuće [REDACTED] koja se nalazila u neposrednoj blizini filijane crkve na Briševu, gdje se nalazio i parkiran vojni kamion gdje su dovodeni vojno sposobni muškarci koji su preživjeli, zatiču i na istom mjestu pred njegovom kućom ubijaju pucanjem iz vatrenog oružja [REDACTED], koji se u momentu nailaska ovih vojnih jedinica sjedi pred svojom kućom i u ruci drži svoje lične dokumente, tijelo ubijenog [REDACTED] ukopano je od preživjelih mještana koji su se krili u okolnim šumarcima oko sela i koji nisu ubijeni ili odvedni u logore na području općine Prijedor;
- 1.11. Isti dan, 24. jula 1992.godine u Briševo, na lokalitetu sela poznato kao Gornji Rasavci, u par kuća se nalazilo više civila i to porodice [REDACTED], kada je veći broj pripadnika srpske vojske koja se nakon sabirnog mjesta iz sela Rasavci uputila prema selima naseljenim hrvatskim stanovništvom koji su se smjestili u jednu napuštenu vikendicu u blizini tih kuća, ovi vojnici su naredili pozivajući da izađu i dođu do njih svi članovi porodice [REDACTED] i to: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] uprotivnom će izvršiti granatiranje tih kuća, i kada su se svi članovi porodice [REDACTED] uputili u pravcu te vikendice, od strane jednog starijeg čovjeka srpske nacionalnosti iz te kuće su izvedena djeca [REDACTED] odvedni su od jednog starijeg čovjeka srpske nacionalnosti i na taj način su spašeni od mučenja, zlostavljanja, silovanja i ubistava koja su počinjena prema tim civilima svim članovima porodice [REDACTED] dok je [REDACTED] od strane više vojnika vraćena nazad u svoju porodičnu kuću gdje je od strane više naoružanih vojnika seksualno zlostavljana i silovana i mučena na način da su joj komadi mesa u predjelu grudi griženi i kidani, nakon čega je upucana i ubijena, a njene posmrtno ostatke na mjestu gdje je ubijena ukopao je [REDACTED], dok je njen [REDACTED] i njegov [REDACTED] ubijeni na način da su izvedeni iz te vikendice i ubijeni na livadi u blizini kuće [REDACTED], gdje su kasnije od mještana sela Briševo pronađena njihova tijela i pokopana tačno na mjestu gdje su i ubijeni dok je njihova [REDACTED] ubijena u dvorištu te vikendice gdje je i ukopana u neposrednoj blizini;
- 1.12. U zaseoku Begići, dana 25. juli 1992.godine, u tačno neutvrđeno vrijeme u Briševu koji su prvi do Oštre Luke i vide se iz prvca gledanja iz Oštre Luke, prvo mjesto u koje ulaze jedinice koje polaze iz Oštre Luke, nailaze na civila [REDACTED]

██████████, kojeg ubijaju na pragu kuće na način da je ██████████ ubijen pucnjem dok je izlazio iz svoje kuće i u ruci držao bokal, i na taj način je pronađen tako što je pola tijela bilo u kući, a pola virilo preko praga kuće i u ruci s bokalom, pronašli ga i ukopali preživjeli mještani ██████████ koji su prilikom ukopavanja tijela ██████████ vidjeli i ubodnu ranu u predjelu vrata, ██████████ ukopan je pred svojom vlastitom kućom;

██████████ Dana 25.07.1992.godine iz pravca Oštre Luke iz zaseoka Bare koji pripada Oštroj Luci (tada u sastavu općine Sanski Most), krećući se u pravcu strijalaca kroz šumu Dubočaj i preko lokaliteta Balabanovac ulaze pripadnici 3 bataljona 6. Sanske pod komandom zamjenika komandata tog bataljona, koji u to vrijeme neposredno komanduje tim bataljonom **Kaurin Ranka**, uniformisani i noaružani, u zaseok Buzuci (u kojem se nalazi najmanje 10 kuća porodice ██████████), koji je najbliži zaseok sela Briševo koji graniči sa Oštrom Lukom, iz podruma kuće ██████████ izvode ██████████ i njegove ██████████, izvode sve nenaoružane i od straha izbezumljene i uplašene civile iz podruma njihovih kuća i istim pridružuju civile koje već vode sa sobom iz susjednih kuća u istom zaseoku i to ██████████

██████████ pucnjima iz vatrenog oružja ubijaju na licu mjesta ██████████ starije ljude koji se nisu mogli brzo kretati, a odvođe sa sobom ██████████ na livadu Mlinar Luke gdje ih ubijaju a njihova tijela naredni dan pronalze ██████████ i ukopavaju na lokalitetu zvano Jezerce, dok ██████████ vode u pravcu Raljaša gdje je pronađen ubijen, a njegovo tijelo zapaljeno a posmrtno i ugljenisane ostatke ██████████ i njegovi posmrtni ostaci na istom mjestu su ukopani od strane preživjelih mještana ██████████

██████████ Isti dan pred kućom ██████████, kad je izveden i odveden ██████████ koji je izveden ispred svoje porodične kuće od strane ovih pripadnika 3. bataljona 6. Sanske brigade, zlostavljan i mučen na način da je skalpiran i na čelu mu urezan križa a potom pred svojom kućom ubijen, njegovo ubijeno i unakaženo tijelo pronašao je ██████████ zajedno sa ██████████, tijelo ubijenog ██████████ pred njegovom porodičnom kućom koja je prethodno zapaljena ukopavaju u zajedničku grobnicu ██████████

██████████ Dana 25.jula 1992.godine, ubijeni od strane pripadnika 3. bataljona 6. Sanske brigade stariji bračni par ██████████, na način da su ubijeni pucnjima iz vatrenog naoružanja i to tako što je u ██████████ ispaljeno rafalni pucanj nakon čega on pada preko ograde između kuće i štale, a njegovu ██████████ vode prema kukuruzištu preko puta kuće gdje je zlostavljaju i ubijaju, tijela ukopali mještani Briševa ██████████ ██████████

- 1.16. Dana 25. jula 1992.godine, naoružani pripadnici vojske 6. Sanske brigade ušli su u selo Briševo i u ranim jutarnjim satima iz pravca zapaljene crkve u Briševu koja se urušavala, počeli su izvoditi civile mještane iz njihovih kuća u neposrednoj blizini filijane crkve, pa su tako izvedeni i u pratnji naoružanih vojnika povedeni ██████████ i njen ██████████ koji je tada imao ██████████, ujedno i najmlađa žrtva u Briševu i dok su ih vodili prema stratištu, gdje će kasnije biti pronađeni posmrtni ostaci ██████████, njen ██████████ je išao pored svoje ██████████, plačući je molio vojnike da mu ne diraju ██████████ ██████████ je isti dan ubijen zajedno sa ██████████ i njegovi posmrtni ostaci još uvijek nisu pronađeni i vodi se kao nestala osoba;

██████████ Dana 25.07.1992.godine, u zaseoku Dimač, u pravcu Oštre Luke, pripadnici jedinica koje polaze iz Oštre Luke 3 bataljon 6. Sanske brigade, ulaze u ovaj susjedni zaseok Dimač koji se nalazi odmah pored zaseoka Buzuci, ulaskom dolaze pred kuću ██████████, gdje pronalaze tri starije osobe ██████████ ██████████, koje ubijaju u kući, a potom pale kuću i štalu porodične kuće zajedno sa tijelima ubijenih civila, koji objekti su izgorili do temelja, a posmrtni ostaci ovih starijih ljudi su pronađeni u vidu manjeg broja kostiju koji su pokupljene u jednu limenu kantu i na taj način sahranjeni pored kuće, ██████████

- 1.18. Naoružani pripadnici vojske iz Oštre Luke, ulaze u zaseok Dimač, i tada dolaze do nove kuće ██████████, kada su zatekli ██████████, koja se taj dan do dolaska vojske krila u šupi pored svoje kuće, ali kad je čula da vojska razvaljuje vrata od njihove nove kuća izašla je kako bi otključala vrata svoje kuće, tada ju je za kosu zgrabio jedan od vojnika i povukao glavu a pod vrat stavio nož, kada je čula kako drugi vojnika psuje i naređuje tom vojniku da je pusti ██████████ u Oštru Luku, a nakon toga naređuje dvojici mlađih vojnika da je otprate do Oštre Luke gdje joj je boravila ██████████ kako bi se sklonila od vojske koja prolazi, a nakon nekog vremena dolaskom nazad u svoj zaseok Dimači, zatekla je zapaljenu kuću, nakon čega dolazi za Ljubiju a potom napušta ovu općinu;

1.19. Dolaskom pripadnika 3. bataljona, koji se iz pravca Oštne Luke ulaze u susjedne zaseoke sela Briševo, u zaseoku Mlinari, sa noći na 24. na 25. juli 1992.godine, iz podruma kuće gdje se nalazili civili i to žene s malodobnom djecom, koje su se krile uslijed artiljerijskog napada i straha od pješadije i vojske koja ide kroz selo, izvedena je [REDACTED] zajedno sa svojom [REDACTED] koje su tu noć seksualno zlostavljali i silovali pripadnici 3.bataljona 6. Sanske brigade, a nakon silovanja iste su se vratile nazad u podrum kuće iz koje su izvedene i po povratku među preostle žene [REDACTED] je rekla pred svima da je silovana zajedno sa svojom [REDACTED];

[REDACTED] Tokom akcije napada 24.07.1992.godine i 25.07.1992.godine na selo Briševo, dok je vojska koja je ušla u selo ubijala civile, palila kuće, istjerivala iz kuća, te prelaćivala i fizički i psihički zlostavljala stanovništvo, muškarce istjerane iz kuća ili uhvaćene u šumi i drugim mjestima na kojima su se zbog straha za život skrivali, po naredbi Veljka Brajića protupravno lišili slobode pripadnici 6. Sanske brigade te ranije pripremljenim kamionima sproveli i zatvorili u logor objekat „Krings“ u Sanskom Mostu, gdje su oko mjesec dana boravili na golom betonu, bez osnovnih uslova za život, gdje su ispitivani i prelaćivani, veći broj civila među kojima [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Dakle,

Od početka maja mjeseca 1992.godine pa do 27. Jula 1992.godine, svjesno i značajno doprinoseći udruženom zločinačkom poduhvatu civilnih i vojnih vlasti općine Prijedor, a u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog nesrpskog stanovništva znajući za taj napad i da njegove radnje čine dio tog napada, Brajić Veljko učestvovao u progonu civila iz sela Briševo, Raljaš, Stara Rijeka i Stari Majdan sa diskriminatorском namjerom po nacionalnoj, političkoj i vjerskoj osnovi, a u okviru toga doprinjeo ostvarivanju toga plana kroz djela ubistava, mučenja, silovanja i druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja te prinudnog preseljenja i deportacije civilnog stanovništva sa područja tih sela i područja Republike Bosne i Hercegovine,

Čime je radnjama opisanim pod tačkom Optužnice dio I tačke 1.1., 1.8., 1.10., 1.12., 1.15. i 1.16. lišenje osobe života ili ubistva, u tačkama 1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 1.13. i 1.14. učinio mučenje i lišenje osobe života, u tački 1.11. učinio silovanja, mučenja i lišavanja života ili ubistva, u radnjama opisanim u tačkama 1.2., 1.3. i 1.17. učinio druga nečovječna djela slične prirode učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja i lišavanje osobe života ili ubistva, u radnjama opisanim u tačkama 1., 1.4. i 1.18. učinio druga nečovječna djela, u tački 1.19. radnje seksualanog zlostavljanja i silovanja i druga nečovječna djela, radnjama opisanim u tački 2. zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava,

Pa je naprijed navedenim radnjama počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka tačka h)- progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi a u vezi sa tačkama i to: a), e), f), g) i k) a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

II Taranjac Slobodan

Svjestan plana i zacrtanih ciljeva spreman da podrži i lično doprinese uspješnom provođenju plana i realizaciji zacrtanih ciljeva, neposredno i naređivanjem, osiguravanjem uvjeta, otklanjanjem prepreka ili na drugi način pomaganjem, te radanjama podstrekavanja kroz zloupotrebu odnosa podređenosti ili zavisnosti, Slobodan Taranjac kao predsjednik Reonskog Kriznog štaba Ljubija u aktivnoj saradnji i razmjeni podataka i informacija sa rukovodećim kadrom 6. Sasnke brigade i 6. Ljubijskog bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske, te jedinicama policijskih stanica Ljubija i Rasavci kao i posebne jedinice srpske Teritorijalne odbrane Ljubija, te drugim jedinicama učesnicama napada na selo Briševo, značajno doprinio realizaciji udruženog zločinačkog poduhvata u okviru širokog i sistematičnog napada koji je bio usmjeren protiv civilnog hrvatskog i muslimanskog stanovništva opštine Prijedor i opštine Sanski Most, u cilju progona na diskriminatorskoj osnovi zbog etničke i nacionalne i vjerske pripadnosti u vremenskom periodu od početka maja mjeseca 1992. godine pa do okončanja akcije „čišćenja“ sela Briševa i drugih susjednih naselja u dane 24.-25.jula 1992.godine i u narednom periodu a najdulje mjesec dana od okončanja te akcije do progona i ostvarivanja konačnog cilja progona nesrpskog civilnog stanovništva sa tih područja a posebno permanentnog protjerivanja i preseljenja preostalog preživjelog civilnog stanovništva hrvatske nacionalnosti, tako da danas u Briševu nema stanovnika koji su se vratili i obnovili svoju zajednicu i župu, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik udruženog zločinačkog poduhvata koji se odvija na teritoriji ove dvije susjedne opštine, odgovoran je za progon prinudno preseljenje i deportaciju civila i to bosanskih hrvata i muslimana iz sela Briševo, Raljaš, Stara Rijeka, Stari Majdan i Donja Ljubija i na taj način doprinio ostvarivanju navednog plana udruženog zločinačkog poduhvata, u okviru koga je:

U toku mjeseca maja 1992. godine, Slobodan Taranjac kao predsjednik Reonskog kriznog štaba MZ Ljubija, u pratnji aktivnih civilnih policajaca Policijske stanice Ljubija i predstavnika srpskih vojnih vlasti sa područja Ljubije, dolazi u prostorije Društvenog doma Briševo kojom prilikom poziva mještane na lojalnost novoj srpskoj vlasti i na tom sastanku Taranjac Slobodan u cilju zastrašivanja i razoružavanja stanovništva naselja Briševo i drugih naselja te stvaranja uslova za progon tih civila kroz napad na te civile u tim naseljima i na taj način lišavanja istih mogućnosti da se brane traži da svi stanovnici Briševa koji posjeduju bilo kakvo oružje isto odnesu i predaju u prostorije MZ u Ljubiju naredni dan, a naredni dan postupajući po zahtjevu Taranjac Slobodana prilikom dolaska u te prostorije predstavnici mještana – civila Briševa koji su donjeli oružje, a radilo se o oružju koje su imali legalno kao pripadnici jedinice Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ili legalno posjedovali kao lično ili lovačko naoružanje, su primljeni od strane Taranjac Slobodana koji se istim predstavio kao predsjednik kriznog štaba Ljubija i koji je tada tražio da ti stanovnici mještani Briševa oforme jednu posebnu vojnu jedinicu koja bi bila direktno pod njegovim nadzorom, nakon čega su predstavnici mještana Briševa odbili takav prijedlog i napustili prostorije MZ Ljubija i vratili se u svoje selo Briševo koje je nakon ovih zahtjeva i pritisaka predsjednika kriznog štaba Ljubija, u cilju zastrašivanja i odmazde, selo Briševo je bilo granatirano prvi put u mjesecu maju 1992. godine i drugi put u otpočinjaju akcije „čišćenja“ 24.-25. jula 1992. godine u kojem granatiranju su stradale dvije žene civili

1.1. Nakon preuzimanja vlasti, sredinom mjeseca maja 1992. godine u prostorijama Doma u Ljubiji organizovan je sastanak koji je vodio predsjednik Reonskog kriznog štaba nove srpske vlasti u Ljubiji Taranjac Slobodan, na koji su pozvani i uzeli učešće predstavnici mještana ispred sela Briševo, Kalajevo, Šurkovac, Žune, Donja Ravska, Gornja Ravska, Raljaš, Miska Glava, Donja Ljubija i Ljeskare, sastanak je vodio Taranjac Slobodan koji je ispred sebe držao kartu Ljubije i na kojoj je pokazivao krug oko Ljubije govoreći „Ja u Omarskoj imam 4000 četnika i ako ovaj dio ne pobjeli i ne bude srpski sve ćemo pobiti“, i na taj način i tim prijetnjama kod prisutnih predstavnika civilnog stanovništva hrvatske i muslimanske pripadnosti izazvao strah i uznemirenost, nakon čega je Taranjac Slobodan tražio da svi prisutni sa ovog sastanka upoznaju mještane u svojim naseljima da će delegacija predvođena Taranjac Slobodanom doći u ova naselja i održati sastanke i tražiti lojalnost nesrpskog civilnog stanovništva za novu srpsku vlast i vlast u Ljubiji koju je predvodio Taranjac Slobodan, i ako ne pokažu lojalnost ili odbiju se povinovati novoj srpskoj vlasti da će trpiti posljedice:

1.2. *Nekoliko dana nakon sastanka iz prethodne tačke, delegacija predvođena Taranjac Slobodanom kao predsjednik Reonskog kriznog štaba nove srpske vlasti u Ljubiji dolazi u selo Briševo i preuzima dobrovoljno predato naoružanje uglavnom lovačko naoružanje i par pištolja koje su mještani sela Briševo legalno posjedovali o čemu su imali uredno izdate dozvole i o čemu Taranjac Slobodan izdaje zapisnik o preuzimanju naoružanja i odlazi iz sela Briševa, da bi nekoliko dana od ovog događaja na selo Briševo izvršeno nasumično granatiranje minobacačkim granatama bez ikakvih upozorenja, a u cilju zastrašivanja i širenja straha, uznemirenosti i vršenja pritiska na to civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti, radi pripreme za progon te prisilno preseljenje i deportaciju tog stanovništva iz sela Briševo;*

U periodu koje je uslijedio nakon granatiranja sela Briševo u mjesecu maju 1992.godine pa do kraja mjeseca juna 1992.godine, u selo Briševo uz znanje i postupajući po direktnim naredbama i upustvima Taranjac Slobodana kao predsjednika reonskog Kriznog štaba Ljubija dolaze patrole pripadnika srpskih policijskih snaga i srpske teritorijalne odbrane Ljubija, koji nezakonito lišavaju slobode i sprovode mještane civile na razgovor u prostorije policijske stanice Ljubija gdje ih ispituje Taranjac Slobodan koji je po dolasku na mjesto predsjednika Kriznog štaba Ljubija formirao jednu posebnu jedinicu koja se zvala Teritorijalna odbrana Ljubija i koja je brojala najmanje 28 ljudi pa su ti pripadnici TO Ljubija i pripadnici aktivnog i rezervnog sastava Stanice policije Ljubija, nakon ispitavanja i fizičkog zlostavljanja tih civila nezakonito lišenih slobode i držani u Policijskoj stanici Ljubija i FK Ljubija, odakle je dio tih civila po nalogu Taranjac Slobodana sprovedeno i zatočeno u logore na području općine Prijedor i to u „Omarsku“ i „Keraterm“, a neki od zatočenih civila nisu preživjeli u ovim logorima, pa su tako između ostalih odvedni

1.4. *Dana 24. jula 1992. godine, na dan akcije „čišćenja“ ili napada na Briševo, koji napad su provodili pripadnici 6. Sasnke brigade te pripadnici 43. prijedorske brigade i pripadnici policijskih snaga PS Ljubija i Prijedor, Taranjac Slobodan u funkciji predsjednika reonskog kriznog štaba Ljubija direktno pomagao provođenje te akcije progona civilnog stanovništva iz naselja Stara Rijeka, Stari Majdan, Briševo i Raljaš, na način da je davao podršku i podstrekavao pripadnike tih jedinica time što je nalazeći se u mjestu Redak, na cesti naslonjen na jednu ogradu pored civilne kuće koja se nalazi na granici puteva između Ljubije i Stari*

Majdan, i pored koje ceste su se nalazili postavljeni minobacači iz kojih su ispaljivane granate u pravcu Briševa, sve to posmatrao, usmjeravao i podsticao te mogao vidjeti ispaljivanje granata na nebranjene civile Briševa njihove kuće, objekte i drugu imovinu i ostalih naseljenih mjesta na tom području a koje su vršili pripadnici navedenih vojnih jedinica, znajući da na taj način, tim granatiranjem izaziva strah nesigurnost i duševnu patnju civilnog stanovništva te da ispaljene granate mogu nanjeti tjelesne povrede i ubistva civila tog sela, pa se usaglasio sa mogućnošću nastupanja tih i takvih posljedica;

- 1.5. Nekoliko dana poslije završetka napada vojske i policije na naselje Briševo i druga okolna naselja, Taranjac Slobodan u svojstvu predsjednika Reonskog kriznog štaba Ljubija održao sastanak sa predstavnicima civila sela Briševo i tih naselja koji su preživjeli taj napad, odnosno nisu sprovedeni u logore ili druga mjesta i naložio im da se niko od civila ne smije vratiti u naselje Briševo i druga susjedna naseljena mjesta koja su bila napadnuta jer ako se to desi da će biti ponovo napadnuti i trpiti posljedice te da se moraju privremeno smjestiti na području Ljubije dok se ne osigura njihovo prinudno iseljenje van području pod srpskom vlašću, a što je u vrlo skorom vremenu i učinjeno pa su svi preostali živi civili prisilno iseljeni i deportovani iz navedenih naselja, van područja pod kontrolom srpskih vlasti i van granica Republike Bosne i Hercegovine, a prije toga su se morali pismeno odreći imovine u korist srpskih vlasti tako da na području naselja Briševo nije ostao ni jedan Hrvat od onih 370 stanovnika koliko ih je u tom naselju živjelo prije navednog napada, a ni po završetku rata u Bosni i Hercegovini sve do danas nisu stvoreni uvjeti i nisu se vratili da žive u svom selu.*
- 2. Dana 25. jula 1992. godine u selo Raljaš, koje pripada MZ Ljubija, općini Prijedor i koje je nastanjeno većinskim hrvatskim stanovništvom, dolaze naoružani pripadnici Teritorijalne odbrane Ljubija kojima je neposredno Taranjac Slobodan nadređen kao predsjednik Reonskog kriznog štaba Ljubija, pred kuću [REDACTED] [REDACTED] na prostor između njihove kuće i štale i ubijaju ih pucanjem iz vatrenog oružja, a nakon toga njihova tijela spaljuju zajedno sa štalom, a da Slobodan Taranjac kao nadređeni pripadnicima Teritorijalne odbrane Ljubija nije poduzeo mjere da spriječi počinioce tih ubistava.*

Dakle,

Od početka maja mjeseca 1992. godine pa do 27. jula 1992. godine, svjesno i značajno doprinoseći udruženom zločinačkom poduhvatu civilnih i vojnih vlasti općine Prijedor, a u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog nesrpskog stanovništva znajući za taj napad i da

njegove radnje čine dio tog napada, Taranjac Slobodan učestvovao u progonu civila iz sela Briševo, Raljaš, Stara Rijeka i Stari Majdan sa diskriminatorskom namjerom po nacionalnoj, političkoj i vjerskoj osnovi, a u okviru toga doprinjeo ostvarivanju toga plana kroz djela ubistava, mučenja, silovanja i druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja te prinudnog preseljenja i deportacije civilnog stanovništva sa područja tih sela i područja Republike Bosne i Hercegovine,

Čime je radnjama opisanim pod tačkom Optužnice dio II tačke 1., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. i 1.5. i tačka 2., progona, prinudnog preseljenja i deportacije civila te činjenje drugih nečovječnih djela slične prirode učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, kroz zatvaranja i drugog teškog oduzimanja fizičke slobode, mučenja i ubistava odnosno lišenje druge osobe života.

Pa je naprijed navedenim radnjama počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Tačka tačka h)- progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi a u vezi sa tačkama i to: a), d), e), f), i k) a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

III Kaurin Ranko

Svjestan plana i zacrtanih ciljeva spreman da podrži i lično doprinese uspješnom provođenju plana i realizaciji zacrtanih ciljeva, Kaurin Ranko, u svojstvu komadanta 3. bataljona 6. Sanske lake pješadijske brigade dana 23.07.1992.godine, u ranim jutarnjim satima, ispred komande bataljona u Oštroj Luci, održao sastanak komadira četa i vodova toga bataljona, informišući ih da će se od toga dana pa do završetka akcije' provesti akcija "čišćenja" i razoružavanja stanovnika naselja Briševo i drugih susjednih sela, iako je znao da su stanovnici tih naselja i sela Briševo tokom maja 1992. godine već predali naoružanje koje su legalno posjedovali i da su u tom selu i susjednim naseljima bili samo nenaoružani civili u to vrijeme pred otpočinjanje akcije, jer je i sam kao komadant tog bataljona u navdenom vremenu odlazio u selo Briševo i druga naselja i primao njihove predstavnike u komandi bataljona kojom prilikom je tražio i izvršio preuzimanje oružja koje su ti stanovnici legalno posjedovali, i na tom sastanku iznio pravce, ciljeve, zadatke i način izvršenja napada na selo Briševo i druga susjedna naselja kao i ulogu svakog od pripadnika vodova i četa tog bataljona u tom napadu a nakon održanog sastanka, neposredno se kretao sa jedinicama tog bataljona u pravcu naselja Briševo i drugih susjednih naselja te usmjeravao i komandovao komandirima četa i vodova tog bataljona u tom kretanju i provođenju akcije odnosno napada u selu Briševo i drugim susjednim naseljima, svjestan da te njegove radnje predstavljaju dio širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području navedenih naselja poduzeto na diskriminatorskoj osnovi zbog nacionalne i vjerske pripadnosti tog

stanovništva, a u cilju progona i prisilnog preseljenja i deportacije i na taj način dopriniosio ostvarivanju navednog plana udruženog zločinačkog poduhvata, u okviru koga je:

1. Dana 25.07.1992. godine iz pravca Oštre Luke iz zaseoka Bare koji pripada Oštroj Luci (tada u sastavu općine Sanski Most), krećući se u rasporedu strijalaca kroz šumu Dubočaj i preko lokaliteta Balabanovac pripadnici 3. bataljona 6. Sanske pod komandom Kaurin Ranka zamjenika komandata tog bataljona, koji u to vrijeme neposredno komanduje tim bataljonom uniformisani i noaružani, vršeći napad na neneoružane civile naselja Briševo, u zaseok Buzuci (u kojem se nalazi najmanje 10 kuća porodice [REDACTED]), koji je najbliži zaseok sela Briševo koji graniči sa Oštrom Lukom, iz podruma kuće [REDACTED] izvode [REDACTED] i izvode sve te nenaoružane i od straha izbezumljene i uplašene civile iz podruma njihovih kuća i istim pridružuju civile koje već vode sa sobom iz susjednih kuća u istom zaseoku i to: [REDACTED] pa pucnjima iz vatrenog oružja ubijaju na licu mjesta [REDACTED] starije ljude koji se nisu mogli brzo kretati, a odvođe sa sobom [REDACTED] gdje ih pucanjem iz vatrenog oružja ubijaju a njihova tijela naredni dan pronalže [REDACTED] i ukopavaju na lokalitetu zvano Jezerce, dok [REDACTED] vode u pravcu Raljaša gdje je pronađeno njegovo tijelo zapaljeno jer su posmrtni ostaci bili ugljenisani, [REDACTED] pa su njegovi posmrtni ostaci na istom mjestu ukopani od strane preživjelih mještana;

Isti dan u istom zaseoku, pred kućom [REDACTED], kad je izveden i odveden [REDACTED], ispred svoje porodične kuće od strane ovih pripadnika 3. bataljona 6. Sanske brigade, zlostavljan je i mučen na način da je skalpiran (kosa i koža sag lave su mu zguljeni) i na čelu mu urezan križ, a potom pred svojom kućom ubijen pucanjem iz vatrenog oružja a njegovo ubijeno i unakaženo tijelo [REDACTED] tijelo ubijenog [REDACTED] pred njegovom porodičnom kućom koja je prethodno zapaljena ukopavaju u zajedničku grobnicu Jezerce [REDACTED]

Dana 25. jula 1992. godine, ubijeni od strane pripadnika 3. bataljona 6. Sanske brigade stariji [REDACTED], na način da su ubijeni pucnjima iz vatrenog naoružanja i to tako što je u [REDACTED] ispaljeno rafalni pucanj nakon čega on pada preko ograde između kuće i štale, a njegovu [REDACTED]

██████████ vode prema kukuruzištu preko puta kuće gdje je zlostavljaju i ubijaju, a njihova tijela su kasnije ukopali mještani Briševa ██████████

4. Isti dan kao u prethodnim tačkama pripadnici 3. bataljona 6. Sanske brigade, krećući se iz pravca Oštre Luke, gdje se nalazilo sabirno polazište ovog bataljona, putem su naišli na dvojicu ██████████

██████████, obojica maloljetni, koji su nakon prolaska vojske od strane mještana civila pronađeni skupa ubijeni nedaleko od kuće ██████████, te ih ubili pucnjima iz vatrenog oružja i danas njihovi nadgrobni spomenici nalaze se na mjestu njihovog ubistva;

██████████ Dana 25.07.1992.godine, u zaseoku Dimač, u pravcu Oštre Luke, pripadnici jedinica 3. bataljona 6. Sanske brigade, ulaze u ovaj susjedni zaseok Dimač koji se nalazi odmah pored zaseoka Buzuci, ulaskom dolaze pred kuću ██████████, gdje pronalaze tri starije osobe ██████████

██████████, koje ubijaju pucanjem iz vatrenog oružja u kući, a potom pale kuću i štalu porodične kuće zajedno sa tijelima ubijenih civila, koji objekti su izgorili do temelja, a posmrtni ostaci ovih starijih ljudi su pronađeni u vidu manjeg broja kostiju koji su pokupljene u jednu limenu kantu i na taj način sahranjeni pored kuće, ██████████

6. Isti dan, naoružani pripadnici 3. bataljona 6. Sanske brigade ulaze u zaseok Dimač, i tada dolaze do nove kuće ██████████, kada su zatekli ██████████, koja se taj dan do dolaska vojske krila u šupi pored svoje kuće, ali kad je čula da vojska razvaljuje vrata od njihove nove kuća izašla je kako bi otključala vrata svoje kuće, tada ju je za kosu zgrabio jedan od vojnika i povukao glavu a pod vrat stavio nož i na taj način joj nanjeli fizičku i duševnu bol, da je bi je potom spasio drugi vojnik koji naređuje tom vojniku da je pusti jer je njena ██████████, a nakon toga naređuje dvojici mlađih vojnika da je otprate do Oštre Luke gdje joj je boravila ██████████ kako bi se sklonila od vojske koja prolazi, a nakon nekog vremena dolaskom nazad u svoj zaseok Dimači, zatekla je zapaljenu kuću, nakon čega dolazi za Ljubiju a potom napušta ovu općinu;

7. U noći sa 24. na 25. juli 1992. godine, pripadnici 3. bataljona 6. Sanske brigade, ulaze u zaseok Mlinari, iz podruma kuće ██████████ gdje se se nalazili civili i to žene s malodobnom djecom, koje su se krile uslijed artiljerijskog napada i straha od vojske koja ide kroz selo, izvedene su ██████████ zajedno sa njenom ██████████, koje su tu noć seksualno zlostavljali i silovali ti vojnici, a nakon silovanja iste su se vratile nazad u podrum kuće iz koje su izvedene i po

povratku među preostle žene [REDACTED] je rekla pred svima da je silovana zajedno sa svojim [REDACTED].

Dakle,

Od početka maja mjeseca 1992. godine pa do 27. jula 1992. godine, svjesno i značajno doprinoseći udruženom zločinačkom poduhvatu civilnih i vojnih vlasti općine Prijedor, a u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog nesrpskog stanovništva znajući za taj napad i da njegove radnje čine dio tog naopada, Kaurin Ranko učestvovao u progonu civila iz sela Briševo, Raljaš, Stara Rijeka i Stari Majdan sa diskriminatorskom namjerom po nacionalnoj, političkoj i vjerskoj osnovi, a u okviru toga doprinjeo ostvarivanju toga plana kroz djela ubistava, mučenja, silovanja i druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja te prinudnog preseljenja i deportacije civilnog stanovništva sa područja tih sela i područja Republike Bosne i Hercegovine,

Čime je radnjama opisanim pod tačkom Optužnice dio III tačke 1., 2., 3., 4. i 5. učinio radnje lišenje druge osobe života (ubistvo), u tački 2. mučenje, i radnjama opisanim u tački 6. druga nečovječna djela slične prirode učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja i u tački 7. zatvaranja ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode dakle progon, prinudno preseljenje i deportaciju civila iz navedenih sela suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava.

Pa je naprijed navedenim radnjama počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka tačka h)- progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi a u vezi sa tačkama i to: a), d), e), f) i k) a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

IV Dženopoljac Branko

Svjestan plana i zacrtanih ciljeva spreman da podrži i lično doprinese uspješnom provođenju plana i realizaciji zacrtanih ciljeva, Dženopoljac Branko, kao komadant 9. bataljona 6. Sanske brigade, 23.07.1992. godine u ranim jutarnjim satima, ispred komande bataljona u Lušci Palanci, održao sastanak komadira četa i vodova toga bataljona, informišući ih da će se od toga dana pa do završetka akcije provesti akcija "čišćenja" i razoružavanja stanovnika naselja Briševo i drugih susjednih sela iako je znao da su stanovnici tih naselja i sela Briševo tokom maja 1992. godine već predali naoružanje koje su legalno posjedovali i da su u tom selu i susjednim naseljima bili samo nenaoružani civili u to vrijeme pred otpočinjanje akcije, i na tom sastanku iznio pravce, ciljeve, zadatke i način izvršenja napada na selo Briševo i druga susjedna naselja kao i ulogu svakog od pripadnika vodova i četa tog bataljona u tom napadu a nakon održanog sastanka, neposredno se kretao sa jedinicama tog bataljona u pravcu naselja Briševo i drugih susjednih naselja te

usmjeravao i komandovao komandirima četa i vodova tog bataljona u tom kretanju i provođenju akcije odnosno napada u selu Briševo i druga susjedna naselja svjestan da te njegove radnje predstavljaju dio širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području navedenih naselja poduzeto na diskriminatorskoj osnovi zbog nacionalne i vjerske pripadnosti tog stanovništva, a u cilju progona i prisilnog preseljenja i deportacije i na taj način doprinio ostvarivanju navednog plana udruženog zločinačkog poduhvata, u okviru koga je:

1. Dana 24.07.1992.godine na dan granatiranja, u ranim jutarnjim satima pred župnu crkvu u Staroj Rijeci „Svetog Antuna Pustinjaka“ dolaze pripadnici 9. bataljona 6. Sanske brigade, uniformisani i naoružani, ulaze tako u crkvu, naređuju sveštenom licu [REDACTED], da otključa ured i župnu kuću i sve prostorije u okviru crkve, obraćajući se i govoreći da vrše pretres u svrhu pronalaska naoružanja iako su znali da je naoružanje stanovnika Briševa, ranijih pripadnika TO RBiH i njihovo lično naoružanje i drugih susjednih naselja ranije predato srpskim vlastima, i pred crkvom nezakonito lišavaju slobode i ispituju sveštenika [REDACTED], kojeg potom sprovode do Starog Majdana, gdje je zajedno sa ostalim mještanima svoje župe uveden u vojni kamion i sproveden u logor „Kring“ na području općine Sanski Most, gdje je i dalje protupravno lišen slobode i držan zatočen, podvrgnuti svakodnevnim ispitivanjima i mučenju zajedno sa drugim logorašima u logoru „Kring“ na području opštine Sanski Most;
 2. Isti dan pripadnici 9. bataljona 6. Sanske brigade iz pravca zaseoka Muštanica-Stara Rijeka, dolaze pred kuću starijeg mještanina [REDACTED] gdje jedan [REDACTED] vojnik-pripadnik te jedinice puca i ubija [REDACTED], pale kuću [REDACTED] koja je izgorila taj dan a njegovu [REDACTED] vode u pravcu kuće [REDACTED] i tu je zatvaraju u svinjac, dok prvo zlostavljaju [REDACTED] kojeg tjeraju da u donjem vešu i potkošulji trči kroz špalir vojnika više puta i pri tom udarajući ga kundacima pušaka, od kojih udaraca [REDACTED] pada na koljena i tada ga još više udaraju po raznim dijelovima tijela, a nakon tog zlostavljana vode ga u pravcu potoka ispod njegove kuće, i pucaju mu u potiljak i na taj način ubijaju [REDACTED], a ovo ubistvo i zlostavljanje [REDACTED] skriveni u žbunju posmatrali su i gledali [REDACTED] kao i [REDACTED] koja je svo vrijeme bila zatvorena u svinjcu pored kućom [REDACTED] i slušala i gledala zlostavljanje, mučenje i ubistvo [REDACTED]
- [REDACTED] Isti dan, 24. jula 1992. godine u zaseoku Muštanica u Staroj Rijeci, u porodičnim kućama [REDACTED] od strane pripadnika vojske 9. bataljona 6. Sanske brigade i Rasavačke čete 6. ljubijskog bataljona 43. mtr ubijeno je 9 članova porodice [REDACTED] i to: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] koji su prethodno najbrutalnije mučeni i izmasakrirani udaranjem sjekirama, noževima i drvenim toljagama potom pogađani i ubijeni iz vatrenog oružja, pa je

tako [REDAKTIRANO], koji je od strane preživjelih mještana-civila pronađen izvađenih očiju, odsječenih ušiju, njegove odsječene genitalije stavljene su u njegova usta a kralježnica mu je bila prelomljena na dva mjesta, posmrtni ostaci tako pronađenog [REDAKTIRANO] ukopani su u Grošića groblju, [REDAKTIRANO] mučen je na način da mu je trbuh razrezan a njegove ruke vezane njegovim crijevima, a tijela članovi porodice [REDAKTIRANO] pronađena su narednih dana na lokalitetu zvani Jurin potok niže njihovih porodičnih kuća, sa vidnim tragovima mučenja na tijelima, tijela mučenih i ubijenih muških članova porodice [REDAKTIRANO] ukopana su od strane mještana zaseoka Muštanice [REDAKTIRANO]

4. Isti dan 24. jula, nakon što su iz grupe članova porodice [REDAKTIRANO], pred kućom [REDAKTIRANO] odvojen [REDAKTIRANO] i vraćen nazad u svoju kuću koja se nalazi iznad zaseoka Muštanice tačno pored puta koji vodi u pravcu Briševa, nailazi druga grupa vojnika koja pripada ovim pripadnicima vojnih jedinica i to 6. Sanske brigade i 43. mbr prijedorske brigade 6. ljubijskog bataljona, izvodi po drugi put [REDAKTIRANO], i vode ga sa sobom u pravcu puta koji vodi prema filijalnoj crkvi u Briševu sv. Petra i Pavla, pored [REDAKTIRANO] vode i starijeg čovjeka [REDAKTIRANO], vodeći ih u pravcu crkve, dva vojnika jedan pa jedan od njih odvaja [REDAKTIRANO] i ispaljuju mu rafal u prijedjelu lica i [REDAKTIRANO] pada na licu mjesta mrtav, a do [REDAKTIRANO] tada dolazi vojnik koji spašava tog [REDAKTIRANO] i vraća ga nazad prema njegovoj kući u pravcu zaseoka Muštanice i Staroj Rijeci;
 5. U predvečernim satima dana 24.07.1992.godine, pripadnici vojske 9. bataljona 6. Sanskog brigade i Rasavačke čete 6. ljubijskog bataljona 43. prijedorske brigade dolaze do kuće [REDAKTIRANO] u kojoj zatiču [REDAKTIRANO], koje su zaklali pred njihovom kućom, tijela tako zaklanih [REDAKTIRANO], pronašli su [REDAKTIRANO], te ukopali naredni dan u masovnu grobnicu Grošića groblje;
 6. Naredni dan 25.07.1992.godine, nakon što su pripadnici istih vojnih jedinica 9. bataljona 6. Sanskog brigade i Rasavačke čete 6. ljubijskog bataljona 43. prijedorske brigade prošli kroz Staru Rijeku i zaseoke Muštanica i Matanovići, pred vratima porodične kuće [REDAKTIRANO] koja se nalazila u neposrednoj blizini filijane crkve na Briševu gdje se nalazio i parkiran vojni kamion gdje su dovođeni vojno sposobni muškarcu koji su preživjeli, zatiču i na istom mjestu pred njegovom kućom ubijaju pucanjem iz vatrenog oružja [REDAKTIRANO], koji se u momentu nailaska ovih vojnih jedinica sjedi pred svojom kućom i u ruci drži svoje lične dokumente, tijelo ubijenog [REDAKTIRANO] ukopano je od preživjelih mještana koji su se krili u okolnim šumarcima oko sela koji su uspjeli da tako izbjegnu ubistvo ili odvođenje u neki od logora na području Sanskog Mosta ili Prijedora;
- [REDAKTIRANO] Tokom akcije napada na nebranjeno civilno stanovništvo Hrvatske nacionalnosti u selu Briševo na dane 24.-25. juli 1992.godine, dok je vojska koja je ušla u selo ubijala, palila

kuće, istjerivala iz kuća, te premlaćivala i fizički i psihički zlostavljala stanovništvo, muškarce istjerane iz kuća ili uhvaćene u šumi i drugim mjestima na kojima su se zbog straha za život skrivali, pripadnici 9. bataljona 6. Sanske brigade po naredbi, pod nadzorom i uz znanje Dženopoljac Branka kao komadanta 9. bataljona 6. Sanske brigade su protupravno lišili slobode te ranije pripremljenim kamionima sproveli i zatvorili u logor objekat „Krings“ u Sanskom Mostu, gdje su oko mjesec dana boravili na golom betonu, bez osnovnih uslova za život, gdje su ispitivani i premlaćivani, veći broj civila među kojima [REDACTED]

Dakle,

Od početka maja mjeseca 1992. godine pa do 27. jula 1992.godine, svjesno i značajno doprinoseći udruženom zločinačkom poduhvatu civilnih i vojnih vlasti općine Prijedor, a u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog nesrpskog stanovništva znajući za taj napad i da njegove radnje čine dio tog naopada, Dženopoljac Branko učestvovao u progonu civila iz sela Briševo, Raljaš, Stara Rijeka i Stari Majdan sa diskriminatorском namjerom po nacionalnoj, političkoj i vjerskoj osnovi, a u okviru toga doprinjeo ostvarivanju toga plana kroz djela ubistava, mučenja, silovanja i druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja te prinudnog preseljenja i deportacije civilnog stanovništva sa područja tih sela i područja Republike Bosne i Hercegovine,

Čime je, radnjama opisanim pod tačkom Optužnice dio IV tačke 2.,3., 4., 5. i 6. učinio radnje mučenje i radnje lišenje druge osobe života (ubistvo), a radnjama opisanim u dijelu IV tačka 1. i 7., zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno pravilima međunarodnog prava i druga nečovječna djela slične prirode učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja dakle progon, prinudno preseljenje i deportaciju civila iz navedenih sela suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava.

Pa je naprijed navedenim radnjama počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h)- progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi a u vezi sa tačkama i to: a),d), e), f) i k) a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

V Draško Topić

Svjestan plana i zacrtanih ciljeva spreman da podrži i lično doprinese uspješnom provođenju plana i realizaciji zacrtanih ciljeva, naoružan i odjeven u vojnu uniformu, znajući da se odvija napad koji je usmjerena prema civilnom nesrpskom stanovništvu na području sela Briševo, Raljaš, Stara Rijeka i Stari Majdan, kao dio širokog i sistematičnog napada na to stanovništvo i da ovaj napad izvode pripadnici Vojske Republike Srpske u čijim jedinicama su i lica iz sela Oštre Luke iz kojeg sela dolazi i Draško Topić, kao dio udruženog zločinačkog poduhvata usmjerenog prema navedenim civilima, a u cilju njihovog progona, prisilnog preseljenja i deportacije svjestan tog napada i cilja progona na diskriminatorskoj osnovi prema tom civilnom stanovništvu uslijed njihove etničke i vjerske pripadnosti i na taj način doprinosio ostvarivanju navednog plana udruženog zločinačkog poduhvata, u okviru koga je:

- U toku maja mjeseca 1992. godine, Draško Topić zajedno sa drugima naoružanim i odjevenim u vojne uniforme licima, dolaze u selo Briševo pred kuću [REDACTED] gdje su pretukli i šarafcigerom u nogu ubili [REDACTED], nanijevši mu pritom tjelesne povrede, koji uslijed toga trpi fizičke i duševne bolove, ovako teško pretučenog i izbodenog [REDACTED] vidjeli su i drugi mještani i susjedi u selu Briševo [REDACTED]
2. Dana 24. jula 1992. godine u vrijeme akcije na selo Briševo, Draško Topić naoružan i odjeven u vojnu uniformu učestvuje u akciji koja se sprovodi nad civilima Briševa i okolnih naselja od strane 6. Sanske brigade vojske Republike Srpske zajedno sa 6. bataljonom 43. prijedorske brigade i policijskim snagama iz Ljubije i Prijedora, ulazi u selo i dolazi pred kuću [REDACTED], izvodi [REDACTED] i istom se obraća sa riječima sad se neće izvući, što je [REDACTED] čula dok je bila zatvorena u podrumu svoje kuće i gledala u pravcu svog [REDACTED] kojeg izvodi [REDACTED] sa drugim uniformisanim i naoružanim vojnicima i koji govore sad se nećeš izvući, a nakon odvođenja [REDACTED] u podrum gdje se nalazila [REDACTED] silazi [REDACTED] i obraća se [REDACTED] s upitom „Da li ga ona poznaje?“, da bi potom [REDACTED] pred kućom našla ubijenog [REDACTED]
 3. Dana 25. jula 1992. godine, Draško Topić izvršio neovlašteno prisvajanje vrijednosti i imovine na način da je otuđio traktor vlasništvo [REDACTED], i da su preživjeli mještani Briševa ovo mogli vidjeti jer su se nalazili ispred svojih kuća postrojeni i gledali kako ovaj vojnik odvozi na dan napada traktor vlasništvo [REDACTED], oštetiši na taj način [REDACTED] a sebi pribavio protupravnu imovinsku korist.

Dakle,

Od početka maja mjeseca 1992. godine pa do 27. jula 1992.godine, svjesno i značajno doprinoseći udruženom zločinačkom poduhvatu civilnih i vojnih vlasti općine Prijedor, a u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog nesrpskog stanovništva znajući za taj napad i da njegove radnje čine dio tog napada, Draško Topić iz sela Oštra Luka na diskriminatornoj osnovi, po nacionalnoj, političkoj i vjerskoj pripadnosti, učinio radnje progona navedenih civila činjenjem djela ubistava, mučenja i druga nečovječnih djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja,

Čime je, radnjama opisanim pod tačkom Optužnice dio VII tačke 1.,2. i 3. učinio radnje progona, prisilnog preseljenja i deportacije civila kroz ubistvo, mučenje i drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.

Pa je naprijed navedenim radnjama počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h)- progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi a u vezi sa tačkama i to: a),d), f) i k) a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

TUŽILAC
TUŽILAŠTVA-TUŽITELJSTVA BiH